

Date: 7. - 11. 12.

**II 5      II 8**

**SB p43. Exc 5. - Pročitati objašnjenja i uraditi vježbu.**

**LET**

Ako imamo dozvolu od nekoga da nešto uradimo, koristimo konstrukciju LET  
**LET SOMEONE (Indirect Object , koga? Šta?) DO SOMETHING.**

Napomena: Ne koristi se "to" ispred infinitiva.

Examples:

My mother lets me stay out till midnight on a Saturday. (Majka mi dozvoljava da ostanem do ponoci subotom)

Our teacher didn't let us talk during the lesson. (Nastavnik nam nije dozvoljavao da razgovaramo tokom časa)

Glagol LET mijenjate kroz vremena po potrebi.

"Let" se ne koristi ne u pasivnim strukturama.

**ALLOW TO**

Ako neko daje dozvolu ili mogućnost da se nešto uradi, koristi se "allow to". Konstrukcija glasi:

**ALLOW SOMEONE TO DO SOMETHING.**

Examples:

Working from home allows me to spend more time with my family. (Rad od kuće mi dozvoljava da više vremena proveđem sa svojom porodicom.)

My father never allows me to stay out too late. (Otac mi nikada ne dozvoljava da ostaem budan do kasno.)

Često se koristi u pasivu. Na ovaj način osoba kojoj se dozvola daje postaje subjekat rečenice.

**AM / IS / ARE + ALLOWED TO + VERB**

You're not allowed to smoke in this room. (Nije nam dozvoljeno pušiti u sobi.)

They're not allowed to get married yet. Their parents say they are too young. (Nije im dozvoljeno da se vjenčaju. Njihovi roditelji kažu da su premladi.)

### The Power of Humour

#### Words:

Saying, n. - poslovica, izreka  
Laughter, n. - smijeh (grlen)  
To laugh - smijati se  
Smile, n - smiješak  
To smile - smiješiti se  
Medicine, n- lijek  
Circulation, n. - cirkulacija  
Immune system, n- imuni sistem  
To develop - razviti  
Comic Relief - naziv dobrotvorne organizacije, Oslobođanje humora...ali se naziv ne prevodi.  
Charity, n- dobrotvorna organizacija  
To raise money - prikupiti novac  
Comfortable , adj- udoban  
Ticket, n. - karta  
Fine, n- novčana kazna  
Exhibition, n. - izložba

- Prepisati riječi i uraditi EXC 1 a i b

Pripremiti tekst

### PRESENT PERFECT SIMPLE + FOR AND SINCE

#### HAVE /HAS + PAST PARTICIPLE

Koristimo Present Perfect Simple uz since i for kada govorimo o radnji koja je počela u prošlosti i još uvijek traje. Na srpski se prevodi sadašnjim vremenom.

Compare

That house on the corner has been empty for three years. (Kuća na čošku je prazna već godinama)

Not: ... since three years.

**For + a period of time** (for- koliko dugo radnja traje i nije se završila)

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours

I have worked here for five years. (radim ovdje već 5 godina.)

For refers to periods of time, e.g. three years, four hours, ages, a long time, months, years.

That house on the corner has been empty since 2006. (Ta kuća na čošku je prazna od 2006.)

Not: ... for 2006.

**Since + a point in time (since - kada je radnja počela i još uvijek traje)**  
since this morning, since last week, since yesterday  
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock  
I have worked here since 1990.

Since refers to a previous point in time, e.g. last Monday, last year, 1987, yesterday.

SB page 48/49 , Exc 4, Exc 5

Uradite test!

Words:

To have an argument - posvađati se  
To meet up - sastati se  
To have fun - zabaviti se  
To complain - žaliti se  
To have a good time - dobro se provesti  
Miserable, adj. - jadan, bijedan  
To make new friends - sprijateljiti se  
To make fun of someone - ismijavati nekoga  
To make people laugh/smile - nasmijati nekoga  
To make plans - planirati  
Silly joke - blesava šala  
To have a good laugh - dobro se nasmijati  
To make a fool of someone - napraviti nekoga budalom  
To make funny faces - praviti grimase

- Riječi prepisati i naučiti

Workbook! Don't forget!

Sljedeće sedmice test!

Ponovite gradivo koje smo radili, udžbenik i radna sveska.  
Za sva pitanja mi se možete obratiti u grupu... u pristojno vrijeme.  
Pozdrav